

## t12\_rmod\_2

(TMc7UVJmPe1F8CfugzvTkkAsJh5NeXzYSzv)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v13\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_vectsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v5\_vectsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l6\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_vectsp\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_vectsp\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_rmod\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k4\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v3\_group\_1 \\
 & X0) \wedge ((v4\_vectsp\_1 X0) \wedge ((v5\_vectsp\_1 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 X0) \wedge \\
 & ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge (l6\_algstr\_0 X0)))))))))) \Rightarrow \\
 & (\forall X1. ((\neg v2\_struct\_0 X1) \wedge ((v13\_algstr\_0 X1) \wedge ((v2\_rlvect\_1 \\
 & X1) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X1) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X1) \wedge ((v4\_vectsp\_2 X1 X0) \wedge \\
 & (l1\_vectsp\_2 X1 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_rmod\_2 X2 X0 X1) \Rightarrow (k4\_struct\_0 \\
 & X2 = k4\_struct\_0 X1))
 \end{aligned} \tag{1}$$

### Theorem 1

$$\begin{aligned}
 & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v3\_group\_1 \\
 & X0) \wedge ((v4\_vectsp\_1 X0) \wedge ((v5\_vectsp\_1 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 X0) \wedge \\
 & ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge (l6\_algstr\_0 X0)))))))))) \Rightarrow \\
 & (\forall X1. ((\neg v2\_struct\_0 X1) \wedge ((v13\_algstr\_0 X1) \wedge ((v2\_rlvect\_1 \\
 & X1) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X1) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X1) \wedge ((v4\_vectsp\_2 X1 X0) \wedge \\
 & (l1\_vectsp\_2 X1 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_rmod\_2 X2 X0 X1) \Rightarrow (\forall X3. \\
 & (m1\_rmod\_2 X3 X0 X1) \Rightarrow (k4\_struct\_0 X2 = k4\_struct\_0 X3)))
 \end{aligned}$$